



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MADUO

TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOŠETSHABA 2014 MOPHATO 2 DIPALO: SETSWANA TEKO

MADUO: 30

NAKO: URA E LE 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti di le 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (s.k. 2A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE

MOSETSANA

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e na le ditsebe di le 12 ntle le letlharekapeso

Ditaelo go morutabana:

1. Buisetsa barutwana potso nngwe le nngwe ka iketlo o utlwala.
2. Buisa potso gabedi, fa barutwana ba go setse morago ba buisa mo dibukeng tsa bona.
3. Ba neele nako ya go kwala dikarabo ka bo bona mo diphatlheng tse di neetsweng.
4. Tiro yotlhe e direlwe mo bukaneng e, e seng mo letlhareng le le kwa thoko.
5. Fa barutwana ba feditse, tswelela ka go buisa potso e e latelang.
6. Tswelela ka tsela eo go fitlha kwa potsong ya bofelo.
7. Tiriso ya dibaledi ga e a letlelelwa.
8. Teko e abetswe maduo a le 30.
9. Nako ya go kwala teko ke metsotso e le 60.
10. Dira tirwana ya ikatiso le barutwana.

Tiro ya ikatiso

Tlhakanya 36 le 25. Karabo ka go dirisa dipalo tsa tlhogo/Menthele ke
 $36 + 25 = 61$

Karabo ka go dirisa mokgwa wa "go kgaoganya".

$$\begin{array}{r} 36 + 25 \\ = 30 + 6 + 20 + 5 \\ = 30 + 20 + 6 + 5 \\ = 50 + 11 \\ = 61 \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{kgotsa} \\ \text{kgotsa} \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 + 5 = 11 \\ \underline{30 + 20 = 50} \\ \underline{36 + 25 = 61} \end{array}$$


Karabo ka go dirisa mokgwa wa "go tlhakanyetsa go ya kwa pele."

$$36 + 20 \longrightarrow 56 + 5 \longrightarrow 61$$

O seke wa dirisa mokgwa wa "kholomo e e tsepameng".

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.


1. Feleletsa paterone ka go thala popego e le nngwe fela.



2. Feleletsa:


	Letshwaopalo	Leinapalo
2.1		Lekgolo masomeamarataro robongwe
2.2	72	

3. Tshasa/Khalara karolo e e bontshang pedi tlhanong mo setshwantshong se se latelang.



4. Kwala boleng jwa mono/di jiti e e thaletsweng mo go 47.

5. Thala popego e le nngwe e kgolokwe.



6. Sekeletsa tlhaka ya palo e e nepagetseng.

Letshwao mo go $63 \text{ ___ } 12 = 51$ ke ...


A +

B =

C ÷

D -

7. Thala mola wa bogare wa tekano (simeteri) mo popegong e e fa tlase.




8. Kwala dipalo tse di latelang go tloga go e nnye go ya go e kgolo.

139, 152, 78, 93, 125, 171

_____, _____, _____, _____, _____, _____

9. Araba 9.1 le 9.2


9.1 Halof o ya 48 = _____.



9.2 Oketsa 34 gabedi = _____.




10. Golaganya setshwantsho le leina le le maleba.



11. Tlatsa ka "e nnye go", kgotsa "e kgolo go", kgotsa " e lekana le" go siamisa polelopalalo.




158 _____ 158

12. Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.
Nako mo tshupanakong ke ...



- A halof o morago ga ura ya borataro.
- B kwatara morago ga ura ya boraro.
- C halof o morago ga ura ya boraro.
- D kwatara morago ga ura ya borataro.


13. Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase mme o arabe potso e e latelang.

		
tlou	tshukudu	katse

Ke phologolo efe e e botlhof o go gaisa? _____


14. Feleletsa dipolelo mo go 14.1 le 14.2.

14.1



_____ x _____ = _____

14.2



___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ = _____


15. Feleletsa paterone ya dipalo mo go 15.1 le 15.2.

15.1 _____; _____; _____; 12; 9; 6; 3

15.2 44; 48; 52; 56; _____; _____; _____

16. Feleletsa polelopalalo.

$$34 + \underline{\quad} = 75$$



17. Bana ba nna ka ditlhopha tsa bo nne mo phaposing. Go na le ditlhopha di le 12. Bana botlhe mo phaposing ba bakae?




Go na le bana ba le _____ mo phaposing.

18. Feleletsa:



18.1	Ke na le	Ke reka ka	Ke boelwa ke tšhentšhi
	R35	R15	
18.2		35c	15c

19. Arolela basetsana ba le batlhano maswana a le 25 ao a bontshitsweng mo setshwantshong ka go lekana.




























Mosetsana mongwe le mongwe o fiwa maswana a le _____.

20. Go tlhokega dikopi di le nne tse di tletseng tsa metsi go tlatsa ketlele. Go tlhokega dikopi di le kae tse di tletseng metsi go tlatsa diketlele di le pedi?



Diketlele di le pedi di tlhoka dikopi di le _____.

2l. Dirisa keraf'o go feleletsa dipolelo tse di ka f'a tlase.

Rekoto ya maemo a bosa matsatsi mangwe mo kgweding ya Phukwi							
Palo ya malatsi	8						
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
		Maru	Letsatsi	Dikgadima	Pula	Semathana	Phefo

2l.1 Go ne go na le malatsi a le _____ a pula ka kgwedi ya Phukwi.

2l.2 Malatsi a diphefo a ne a feta a dikgadima ka _____.

GOTLHE: 30